

ODSJEK ZA SPORT I ZDRAVLJE
RASPORED NASTAVE ZA I SEMESTAR - 2015/2016

Ponedjeljak	Utorak	Srijeda	Četvrtak	Petak	Subota
Pedagogija (V) 9:00-10:45 uč.206	Pedagogija (P) 9:00-10:45 uč.206		Rukomet (P) 9:00 – 11:45 uč.106	Košarka (V) 8:00-9:30 sp. dvorana	Osnove motorike (P) 8:30 – 12:00 uč.102
Biomehanika (P) 11:00 – 12:45 uč.102	Rukomet (V) 11:45 – 13:15 sp. dvorana	Košarka (P) 10:00 – 12:45 uč.102	Osnove motorike (V) 12:00 – 13:30 sp. dvorana		
Biomehanika (V) 12:45 – 14:15 uč.102	Funkcionalna anatomija (P+V) 14:00 – 19:00 uč.102 20.X i svakih 15 dana			Osnove motorike (P) 15:00 – 20:00 uč.102	

ODSJEK ZA SPORT I ZDRAVLJE
RASPORED NASTAVE ZA III SEMESTAR - 2015/2016

Ponedjeljak	Utorak	Srijeda	Četvrtak	Petak	Subota
Uvod u teoriju i met. nastave sporta (P) 09:00 – 11:15 uč. 102	Teorija i metodika aerobika (V) 8:00 – 9:30 centar za dijag.	Teorija i metodika plivanja (P) 9:00 – 10:45 uč.106	Teorija i metodika plesa (V) 9:00 – 9:45 centar za dijag.		Psihologija sporta (P) 8:00-15:00 31.10. + jednom mjesečno uč.102
Psihologija sporta (V) 12:00-13:45 MO SPORT 2	Teorija i metodika fitnesa (V) 9:00 – 10:30 centar za dijag	Uvod u teoriju i met. nastave sporta (V) 11:00 – 12:30 uč. 102 sp.dvorana	Teorija i metodika plesa (P) 12:00 – 13:45 uč.106	Teorija i metodika plivanja (V) 12:00-13:30 BAZEN II grupa	
Teorija i metodika aerobika (V) 14:30 – 15:30 centar za dijag.	Teorija i metodika aerobika (P) 11:00 – 12:45 uč.106		Teorija i metodika plivanja (V) 13:45-15:15 BAZEN I grupa ?		
	Teorija i metodika fitnesa (P) 12:00 – 13:45 uč.106				

ODSJEK ZA SPORT I ZDRAVLJE
RASPORED NASTAVE ZA V SEMESTAR - 2015/2016

Ponedjeljak	Utorak	Srijeda	Četvrtak	Petak	Subota
	Metodika sp. mlađ. šk. uzrasta (P) 09:00 – 10:45 uč.106		Teorija sporta (P) 9:00 – 11:45 uč.102		Hrvanje (V+P) centar za dijag. + uč.204 9:00-15:00 17.X. i svakih 15 dana
Teorija i metodika vaterpola (V) 12:00-13:30 BAZEN	Metodika sp. mlađ. šk. uzrasta (V) 11:00 – 12:45 Sp. dvorana	Teorija i metodika Vaterpola (P) 11:00 – 12:45 uč.106		Teorija i metodika skijanja(P) 11:15-12:45 uč.106	Samoodbrana (V+P) centar za dijag.+ uč.204 15:15-18:15 17.X. i svakih 15 dana
Teorija i metodika skokova u vodu (V) 13:45-15:15 BAZEN		Teorija i metodika skokova u vodu (P) 13:00 – 13:45 uč.106	Oporavak (P) 14:00 – 17:00 15. X i svakih 15 dana uč.106		

- Vježbe iz Teorije i metodike skijanja bit će održane u sklopu terenske dislocirane nastave

ODSJEK ZA SPORT I ZDRAVLJE
RASPORED NASTAVE ZA VII SEMESTAR - 2015/2016

Ponedjeljak	Utorak	Srijeda	Četvrtak	Petak	Subota
Teorija i metodika skijanja II (P) 9.00-10.45 uč.106		Metodika sp. sr. uzrasta 9:00-10:30 (V) sp.dvorana	Metodika sp. sr. uzrasta 9:00-10:45 (P) uč.201	Historija sporta (P) 10:00 – 10:45 uč.102	Teorija i metodika Judoa 9.00-11.00 (V) centar za dijagnostiku 18.X + svakih 15 dana
SFA Skijanja II (P) 10.45-11.30 uč.106			TIM Snow Bordinga (P) 11:30 -13:00 uč.102		
			SFA Snow Bordinga (P) 13:15-14:30 uč.102		
SFA Snow Bordinga 12:45-13:30 uč.106 (V)					
SFA Skijanja II 13:45-14:30 uč.106 (V)				TIM JUDO 17:00-23:00 106 (P) 16.X. i svakih 15 dana	Komunikologija u sportu 10:00-16:00 uč.102 (P) 24.X. i svakih 15 dana

Vježbe iz Teorije i metodike skijanja II, i iz Teorije i metodike Snow Bordinga, bit će održane u sklopu terenske dislocirane nastave

Šef Odsjeka za sport i zdravlje:
doc. dr. Azer Korjenić

